

t2_bcialg_5 (TMGYsjyVDqkYPP- Wuu3AabAZxB2dC16GQi5b)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow ((v7_bcialg_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((k1_bcialg_1 X0 X1 X2 = k4_struct_0 \\ & X0) \wedge (k1_bcialg_1 X0 X2 X1 = k4_struct_0 X0)) \Rightarrow (X1 = X2)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_bcialg_1 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (k1_bcialg_1 X0 X1 X2 = \\ & k4_struct_0 X0)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_bcialg_1 X0 X1 X2) \wedge (r1_bcialg_1 X0 \\ & X2 X1)) \Rightarrow (X1 = X2)))) \end{aligned}$$